



Broj: 11-03-26-1989-3/18

Sarajevo, 18.06.2018. godine

POZIV ZA UČEŠĆE I DOSTAVU KONAČNE PONUDE

I - NARUČILAC: Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Ministarstvo odbrane BiH

Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 98

IDB/JIB: 4200745400004

Telefon: 033/286-530

Faks: 033/206-094

Web adresa: www.mobih

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Damnjan Stanišić; tel: 033/286-544

Kontakt osoba: Marko Govedarica; tel: 033/286-553

Faks: 033/286-697

e-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba

II - VRSTA POSTUPKA NABAVKE

Postupak nabavke na koju se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH BR. 39/14)- prema članu 28, a u skladu sa članom 21. stav (d) kada izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnost, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom.

III - PREDMET NABAVKE

Nabavka mesa: Svježe juneće i jagnjeće meso i svježe juneće i jagnjeće meso – halal.

IV- OPIS PREDMETA NABAVKE

Predmet nabavke su robe klase I – Hrana za potrebe pripadnika OS BiH (naziv po JRJN: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi – hrana i prehrambeni materijal, šifra po JRJN: 15000000-8)

Redni broj nabavke u I Izmjeni Plana javnih nabavki: I – 67 a.

Vrsta ugovora: robe.

Predmet javne nabavke podijeljen je na lotove

Robe će se dostavljati prema sljedećim lotovima:

Lot	Opis lota
Lot 1	Svježe juneće i jagnjeće meso
Lot 2	Svježe juneće i jagnjeće meso – halal

Ponudač može dostaviti ponudu za jedan lot ili oba lot –a navedena u TD.

Ugovor se zaključuje za svaki lot posebno, a ako je jedan ponudač najuspješniji za dva ili više lotova, ugovorni organ može zaključiti jedan ugovor za sve lotove na kojima je ponudač pobijedio (član 16. ZJN).

Robe se isporučuju prema količinskoj i tehničkoj specifikaciji koja čini Aneks br. 2 tenderske dokumentacije.

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 99.145,30 KM odnosno 116.000,00 KM sa PDV-om.

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) po Lot – ovima:

LOT 1: 49.572,65 KM

LOT 2: 49.572,65 KM

Mjesto vršenja isporuke za oba lot-a je sljedeći: GLB Butile, LB Rajlovac, LB Čapljina, LB Banja Luka i LB Tuzla

V - PRIPREMA PONUDE

1. Ponudači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. Zakona.
2. Ponudači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.
3. Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalogi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.
4. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani

na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 58.stav (2) ZJN, članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

5. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

VI – DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE

Priprema konačnih ponuda

Ponuđač je obavezan da pripremi konačnu ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj TD.

Konačna ponuda treba da sadrži:

- a) **HACCP standard za ponuđene proizvode za LOT 1 i LOT 2.**
- b) **HALAL standard-certifikata proizvođača za ponuđene proizvode za LOT 2.**
- c) **Popunjen obrazac za ponudu koji je dat u Aneks-u br. 1 tenderske dokumentacije**
- d) **Popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u Aneks-u br. 2 tenderske dokumentacije**
- e) **Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; Član 45. stav (1) tačka a) ZJN (Aneks 3)**

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;

Napomena: Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački e) ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od 5 dana od dana prijema odluke o dodjeli ugovora. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom e) tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke e).

Originale ili ovjerene kopije dostavljati u koverti na adresu ugovornog organa iz tačke 1.1 tenderske dokumentacije

Na koverti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,

- originalni i/ili ovjerene kopije tražene dokumentacije po TD broj: 11-03-26-1989-3/18.
- naznaka „ne otvaraj“.

Napomena: Originalni dokumenti ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa iz tačke e) mogu se dostaviti i uz ponudu ako to ponuđač želi.

- f) **Ovjeren i popunjen Nacrt ugovora (Aneks 4.) Svaku stranu nacрта koji je dat uz zahtjev za dostavljanje ponude ponuđač (ovlašteno lice ponuđača) je obavezan da popuni i parafira, te priloži uz ponudu (Aneks 4).**
- g) **Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ako ga ponuđač može koristiti sa naznakom da se radi o konkretnom postupku nabavke;**

Ponuda se dostavlja samo u originalu, na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDA“.

Koverta ili paket sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa iz tačke 1.1 tenderske dokumentacije. Na koverti ili paketu ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- evidencijski broj nabavke: **11-03-26-1989-3/18**,
- naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,
- naznaka „ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Hamdije Kreševljakovića 98.Sarajevo, kancelarija br 81. (pisarnica).

Rok za dostavljanje konačne ponude je 26.06. 2018. godine do 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Javno otvaranje ponuda će se održati 26.06. 2018. godine u 13:00 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa Hamdije Kreševljakovića 98. Sarajevo. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sledeće informacije:

- naziv ponuđača
- ukupna cijena navedena u ponudi
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

Ponuda koja pristigne poslije naznačenog roka, bez obzira kad je poslana, neće biti uzeta u razmatranje.

Pravna zaštita u postupku nabavke će biti primjenjena shodno odredbi člana 99-101. Zakona.

VII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

1. Ponuđač je dužan dostaviti **bezuslovnu bankarsku** garanciju za dobro izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10% od vrijednosti ugovora.

Ponuđač je dužan u roku od 5 radnih dana od potpisa ugovora, ali prije plaćanja bilo kakvih obaveza po ugovoru dostaviti **bezuslovnu bankarsku** garanciju u iznosu navedenom u stavu 1. ove tačke. Ukoliko ne dostavi garanciju u predviđenom roku ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim

U slučaju dodjele ugovora, **bezuslovna bankarska** garancija za dobro izvršenje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci.

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve od namirenja stvarne štete.

Napomena: Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije, potpisivanjem izjave u okviru Aneks-a br. 1 TD

2. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti dostavljena u formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks br. 5.
3. Povrat ili zadržavanje garancije za dobro izvršenje ugovora ***vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.***

VIII PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

1 Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Napomena: Preferencijalni faktor se ne primjenjuju za zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjenama i pristupanju srednjeeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini-Konsolidirana verzija srednjeeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006). („Službeni glasnik BiH Međunarodni ugovori”, broj 9/07).

2 U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10 % za ugovore koji se dodjeljuju u 2018. godini,

3 Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavci roba, najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

4 U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti sljedeće:


- potvrda o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđačeg izdata od strane Vanjskotrgovinsko/spoljnotrgovinske komore BiH, Privrednih komora entiteta ili Privredne komore Brčko distrikta BiH uz obavezno navođenje da se radi o konkretnom postupku nabavke.

IX - KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

PRILOZI:

1. Obrazac za ponudu Aneks 1
2. Obrazac za cijenu ponude Aneks 2
3. Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona - Aneks 3
4. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora Aneks 4.
5. Forma garancije za dobro izvršenje ugovora Aneks 5.
6. Izvod iz Tehničkih uslova broj: 11-02-3-3565-6/17 od 06.12.2017. godine



MINISTRICA

Marina Pendeš

OBRAZAC ZA PONUDU ZA LOT - _____

Aneks 1

strana 1 od 2

Broj nabavke: _____

Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	
Adresa	
Sjedište	

(ukoliko se radi o zajedničkom postupku javne nabavke upisuju se nazivi svih ugovornih organa koji učestvuju u postupku, sa naznakom ko je centralni ugovorni organ)

PONUĐAČ *(ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):*

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	
Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač u sistemu PDV-a:	
Adresa za dostavu pošte	
E – mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

IZJAVA PONUĐAČA*

** Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.*

U postupku javne nabavke koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj: _____-_____, dana _____-_____, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. _____ (broj nabavke koji je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo sve njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja;
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja;
3. CIJENA PONUDE ZA LOT - _____ (upisati broj LOT-a)

Ukupna cijena naše ponude iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a je: _____ KM ili slovima _____

Popust u iznosu od _____% tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi _____ KM ili slovima _____ KM.

PDV (17%): _____ KM ili slovima _____

Ukupna cijena sa PDV-om: _____ KM ili slovima _____

U prilogu se nalazi i obrazac za cijene naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH.

U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sledeće (zaokružiti ono što je tačno):

- a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji,
- b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

5. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja)

Naziv i sjedište podugovarača: _____ i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati: _____
(ponuđač može navesti oba ili samo jedan od naprijed navedenih podataka, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja)

5. Naša ponuda važi 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke obavezujemo sa da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz ove tenderske dokumentacije.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUDAČA

(ime i prezime)

(potpis)

LOT 1 - SVJEŽE JUNEĆE I JAGNJEĆE MESO

Red. Broj	NAZIV ARTIKLA	Proizvođač i zemlja porijekla	Jed. Mjere	Količina	Cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV -a
1.	Meso jagnjeće svježe		kg	320		
2.	Meso juneće svježe - plećka sa podlakticom bez kosti		kg	1.250		
3.	Meso juneće svježe - MILANSKI REZ PRODUŽENI		kg	3.500		
UKUPNO BEZ PDV - a						
POPUST u %						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV - a						
IZNOS PDV-a						
UKUPNA CIJENA SA PDV - om						

NAPOMENA :

1. Ponudač svojim potpisom ove specifikacije potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima nabavke, odnosno da će mu ponuda biti prihvatljiva, ako je ponuda popunjena po svim stavkama specifikacije. Nepotpuna ponuda biće odbačena.
2. Ponudena roba mora biti odgovarajućeg pakovanja, gramaze i minimuma kvaliteta navedenog u Tehničkim uslovima za artikle koji se koriste u ishrani pripadnika OS BiH broj: 11-02-3-3565-6/17 od 06.12.2017. godine.
3. Ponudač prihvata da će se plaćanje vršiti na osnovu ispostavljenih faktura u roku od 45 dana.
4. Ponudač je upoznat da će se isporuka roba vršiti u roku definisanom narudžbom i dispozicijom ugovornog organa.
5. Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
6. Ponudač je dužan da dostavi bezuslovnu bankarsku garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora za dati LOT.
7. Ponudač je upoznat da u kolonu Proizvođač i zemlja porijekla mora upisati proizvođača i zemlju porijekla ponuđene robe koja se mora slagati sa dostavljenim originalom ili ovjerenom kopijom certifikata HACCP sistema proizvođača za ponuđene robe. U slučaju navedenog ne slaganja certifikata i ponuđene robe, ponuda će biti odbačena .

Broj: _____

M.P.

Ovlašteno lice
dobavljača

Datum _____

LOT 2 - SVJEŽE JUNEĆE I JAGNJEĆE MESO - HALAL

Red. Broj	NAZIV ARTIKLA	Proizvođač i zemlja porijekla	Jed. Mjere	Količina	Cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV -a
1.	Meso jagnjeće svježe - halal		kg	320		
2.	Meso juneće svježe - plećka sa podlakticom bez kosti - halal		kg	1.250		
3.	Meso juneće svježe - MILANSKI REZ PRODUŽENI - halal		kg	3.500		
UKUPNO BEZ PDV - a						
POPUST u %						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV - a						
IZNOS PDV-a						
UKUPNA CIJENA SA PDV - om						

NAPOMENA :

1. Ponuđač svojim potpisom ove specifikacije potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima nabavke, odnosno da će mu ponuda biti prihvatljiva, ako je ponuda popunjena po svim stavkama specifikacije. Nepotpuna ponuda biće odbačena.
2. Ponudena roba mora biti odgovarajućeg pakovanja, gramaže i minimuma kvaliteta navedenog u Tehničkim uslovima za artikle koji se koriste u ishrani pripadnika OS BiH broj: 11-02-3-3565-6/17 od 06.12.2017. godine.
3. Ponuđač prihvata da će se plaćanje vršiti na osnovu ispostavljenih faktura u roku od 45 dana.
4. Ponuđač je upoznat da će se isporuka roba vršiti u roku definisanom narudžbom i dispozicijom ugovornog organa.
5. Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
6. Ponuđač je dužan da dostavi безусловnu bankarsku garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora za dati LOT.
7. Ponuđač je upoznat da u kolonu Proizvođač i zemlja porijekla mora upisati proizvođača i zemlju porijekla ponuđene robe koja se mora slagati sa dostavljenim originalom ili ovjerenom kopijom certifikata HACCP i HALAL sistema proizvođača za ponuđene robe. U slučaju navedenog ne slaganja certifikata i ponuđene robe, ponuda će biti odbačena.

Broj: _____

M.P.

Ovlašteno lice
dobavljača

Datum _____

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH
(„Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)**

Ja, niže potpisani _____ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____ (*Grad/općina*), na adresi _____ (*Ulica i broj*), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (*Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke*), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (*Navesti tačan naziv ugovornog organa*), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (*ako je objavljeno obavještenje*) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

I. Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koje provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

(Ime i prezime)

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.

Nacrt ugovora

UGOVOR O KUPOPRODAJI artikala ishrane/roba klase I

Zaključen između:

Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ulica Hamdije Kreševljekovića br.98 Sarajevo, 71000 Sarajevo, koga zastupa ministar odbrane _____, (u daljnjem tekstu Kupac) i

_____(firma) _____ tel. _____, fax: _____, ID: _____, PDV _____, (banka kod koje ima račun) br: _____ i koga zastupa direktor preduzeća _____ (u daljem tekstu: PRODAVAC).

Zajednički naziv za Kupca i Prodavca je “Ugovorne strane“.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet Ugovora je isporuka artikala ishrane za potrebe jedinica, komandi i ustanova Oružanih snaga prema asortimanu i cijenama iz člana 3. ovog ugovora na osnovu Tenderske dokumentacije broj: 11-03-26-1989-3/18 i u skladu sa Tehničkim uslovima za artikle koji se koriste u ishrani pripadnika OS BiH u miru broj: broj: 11-02-3-3565-6/17 od 06.12.2017. godine.

ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 2.

Precizne količine na bazi potreba određuju se posebnim dokumentom - narudžbenicom koju Ugovorni organ dostavlja Prodavcu.

Prodavac potvrđuje da je rok isporuke predmetnih proizvoda od **10 (deset)** dana od dana uručjenja narudžbenice razuman period za isporuku sredstava i prihvata da za svaki dan eventualnog zakašnjenja plati kaznu od 2 % (promila) ugovorne vrijednosti, s tim da ukupna kazna ne može preći više od 5 % ugovorene vrijednosti.

Prodavac se obavezuje da će isporuku predmetnih proizvoda vršiti na sledećim lokacijama: GLB Butile, LB Rajlovac LB Čapljina, LB Banja Luka i LB Tuzla. Tačna dispozicija (rasporedni nalog) će biti dostavljena uz narudžbu.

KOLIČINA I CIJENA

Član 3.

Ugovorne strane su ugovorile cijene artikala prema specifikaciji iz Obrasca za cijenu ponude za Lot 1 i Lot 2.

KVALITET

Član 4.

Proizvodi iz Člana 3. Ugovora moraju biti u skladu sa Tehničkim uslovima za artikle koji se koriste u ishrani pripadnika OS BiH u miru broj: broj: 11-02-3-3565-6/17 od 06.12.2017. godine.

Također, proizvodi iz Člana 3. Ugovora moraju zadovoljavati sve tehnološke, higijenske, zdravstvene i druge uslove prema zakonskim propisima za prehrambenu industriju i pravilnicima o kvalitetu:

- proizvod mora biti u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni Glasnik BiH“ broj: 50/04) i drugim opštim odredbama koje tretiraju ovu oblast.

Član 5.

Ovlašteni organ Ugovornog organa za kontrolu elemenata po Članu 4. Ugovora je komisija Ugovornog organa po pismenom ovlaštenju.

SANITARNI NADZOR

Član 6.

Inspeksijski nadzor spovodiće se u skladu sa odredbama:

- Zakona o hrani („Službeni Glasnik BiH“ broj: 50/04)
- Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi ("Sl.Glasnik BiH" broj 103/12);
- Uputstvo o veterinarsko-zdravstvenom pregledu životinja namijenjenih klanju i trupova dobijenih tim klanjem;
- Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za vršenje analize i super analiza živežnih namirnica;
- Zakon o slobodi vjera i vjerskih pravnom položaju crkva i vjerskih zajednica u BiH ("Sl.gl. BiH broj: 5/04);
- i drugi propisi zasnovani na zakonu.

PRIJEM

Član 7.

Kvalitativni i kvantitativni prijem artikala ishrane iz člana 3. ovog ugovora vršiće se na mjestu isporuke sredstava definisanih u dispoziciji, a vršiće ga stručna komisija iz sastava OS BiH. U slučaju potrebe Ugovorni organ, odnosno ovlaštene osobe za prijem artikala mogu da angažuje i nadležne civilne institucije za kontrolu kvaliteta.

U slučaju neispravnosti kontrolisanih artikala ishrane, troškove kontrole snosi Prodavac. Prilikom kvalitativnog i kvantitativnog prijema obavezno je pored komisije i prisustvo ovlaštenog predstavnika matične jedinice i Prodavca. O izvršenom prijemu se sačinjava pismeni zapisnik koji potpisuje Komisija, predstavnik jedinice i prodavac (lice koje je dopremilo robu).

U slučaju da prilikom prijema artikli ishrane ne zadovoljavaju ugovoreni kvalitet i/ili nisu dostavljene ugovorene količine, komisija neće izvršiti prijem navedenih artikala ishrane te o istom će sačiniti zapisnik koji će se dostaviti Ugovornim stranama. Nadležna komanda će pismeno upozoriti Prodavca na obavezu iz Ugovora uz određivanje dodatnog roka isporuke artikala ishrane iz člana 3. ovog ugovora. Ako Prodavac ni u naknadnom roku ne isporuči artikle ishrane iz člana 3. ovog ugovora Kupac će aktivirati безусловnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora iz člana 10. ovog ugovora.

Komisija iz stava (1) ovog člana prijem će vršiti poštujući odredbe člana 3., 4., 5. i 6. ovog ugovora.

TRANSPORT

Član 8.

Prodavac se obavezuje da će prilikom transporta artikala ishrane iz člana 3. ovog ugovora, izvršiti namjenskim motornim vozilom koji ispunjavata sve predviđene uslove za navedeni transport.

Pri transportu roba iz člana 3. ovog ugovora, za higijensku ispravnost pošiljke odgovoran je Prodavac. Pri toj kontroli pregleda se i prevozno sredstvo koje mora biti čisto, dezinfikovano i namjensko za ovu vrstu transporta.

PLAĆANJE

Član 9.

Po završetku jedne ili više isporuka Prodavac jedinici koja je izvršila prijem artikala ispostavlja fakturu.

Faktura pored ostalog mora obavezno da sadržava sljedeće elemente:

- Tačan broj ŽR,
- Broj narudžbenice po kojoj je izvršena isporuka,
- Broj otpremnice Prodavca po kojoj je roba isporučena,
- Otpremnica po kojoj je izvršena isporuka sa jasnim potpisom lica/komisije za prijem u jedinici OS BiH.

Jedinica za prijem je dužna odmah, a najkasnije u roku od 3 dana proslijediti fakturu sa kopijom zapisnika o prijemu artikala ishrane putem lanca komandovanja u MO BiH.

Kupac se obavezuje da će obavezu plaćanja artikala ishrane koji su predmet ovog ugovora izvršiti u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana ispostavljanja fakture. Plaćanje se vrši isključivo virmanskim nalogom putem JR Trezora BiH.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da će se, u koliko Prodavac ne ispuni odredbe ovog ugovora, smatrati da je to osnov za protest garancije za dobro izvršenje ugovora u sumi od 10 % od vrijednosti ovog ugovora u iznosu od _____ (slovima), a koju će Prodavac dostaviti nakon potpisivanja ovog ugovora.

Ukoliko prodavac ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da sva eventualno sporna pitanja rješavaju sporazumno poštujući principe uzajamnog povjerenja, savjesnosti i poštenja, uz poštivanje interesa ugovornih strana u duhu dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazumno rješenje, za rješavanje sporova nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.

OSTALE ODREDBE

Član 13.

Sve što nije precizirano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (ZOO).

Ugovor stupa na snagu potpisivanjem obje ugovorne strane i važi 3 mjeseca.

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih Kupac zadržava 3 (tri) primjerka, a Prodavac 2 (dva) primjerka.

ZA PRODAVCA

, direktor

Broj: _____
Sarajevo, _____ 2018. godine

ZA KUPCA

Marina Pendeš, ministrica

Broj: 11-03-26-__ /18.
Sarajevo, _____ 2018. godine

NAZIV I LOGO BANKE

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:

Za Ugovorni organ:

.....

Informisani smo da je naš klijent, _____ [ime i adresa najuspješnijeg ponuđača], od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____. / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavci roba/radova/usluga _____ (kratak opis ugovora) čija je vrijednostKM.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, što iznosi _____KM, slovima: _____ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ [naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije] u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____.

Ova garancija stupa na snagu _____ (navesti datum izdavanja garancije).

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____. [naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat
(BANKA)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство одбране



BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo odbrane/obrane

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

**ЗА АРТИКАЛЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ИСХРАНИ ПРИПАДНИКА
ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

(ПО ПЛАНУ ИСХРАНЕ У ОС БиХ)

Сарајево, 2017. године



Број: 11-02-3-3565-6/17
Сарајево: 06.12.2017. године

На основу овлашћења и надлежности из члана 15. став (1), алинеја а) Закона о одбрани Босне и Херцеговине („Службени Гласник БиХ“ број 88/05), члана 25. став (1) Закона о храни Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 50/04), члана 4. став (1), тачка 2) Закона о ветеринарству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 34/02), Правилника о исхрани у ОС БиХ у миру („Службени гласник БиХ“ број 64/15), Правилника о квалитету хране Агенције за безбједност хране БиХ и Плана исхране ОС БиХ број: 11-02-3-2923-1/15 од 28.09.2015. године, *одобравам*:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

ЗА АРТИКЛЕ ХРАНЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ПО ПЛАНУ ИСХРАНЕ У ОРУЖАНИМ СНАГАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Техничке услове обавезно примјењивати приликом: уговарања набавке, контроле квалитета у току производње (уколико је уговорена), те завршне контроле квалитета артикала исхране у командама и јединицама ОС БиХ.

За сва објашњења и тумачења везана за ове техничке услове надлежан је Сектор за набавку и логистику МО БиХ.

Технички услови артикала који се користе у исхрани припадника ОС БиХ (по Плану исхране у ОС БиХ), ступају на снагу даном одобравања истих.

Даном одобравања ових техничких услова, престају да важе Технички услови за артикле исхране број: 11-03-24-4141/16 од 12.10.2016. године.



МИНИСТАР

Марија Пендеш

II - МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

МЕСО СВЈЕЖЕ (ЈУНЕЋЕ, СВИЊСКО, ЈАГЊЕЋЕ И ЋУРЕЋЕ)

1. ДЕФИНИЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

а) *Јунеће месо, свјеже, конфекционирано - "милански рез"*

Милански рез представља дио меса задње јунеће четвртине, који се добија сјечењем јунеће половине између 9. и 10. ребра, односно леђних пршљенова, затим одвајањем трбушине од слабине резом паралелним са кичменим стубом, тако да почиње од мјеста које је од врхова попречних наставака слабинских пршљенова удаљено највише до њихове дужине, и рез наставља у истој ширини до 10. ребра, без чолана и бифтека.

б) *Јунеће месо, свјеже, конфекционирано - "плећка са подлактицом без кости"*

Представља конфекционирано јунеће месо које се добија одвајањем плећке од потплећке и груди по природној мишићној вези, одвојено од кости. Подлактица се од плећке одваја у лакатном зглобу.

в) *Свињско месо, свјеже - "француска обрада"*

Под „француском обрадом“ свињског меса подразумијева се обрађена свињска полутка добијена скидањем коже, поткожног масног ткива, затим одвајањем трбушине од слабине резом паралелним са кичменим стубом, тако да почиње од мјеста које је од врхова попречних наставака слабинских пршљенова удаљено највише до њихове дужине и рез наставља у истој ширини до 1. ребра, без главе и доњих дијелова ногу.

г) *Јагњеће месо, свјеже*

Јагњеће месо, представља јагњеће месо I и II категорије са бубрезима и бубрежним лојем, без коже, главе, доњих дијелова ногу и унутрашњих органа.

д) *Ћуреће месо, свјеже*

Под свјежим ћурећим месом, подразумијева се мускулатура (са кожом), са припадајућим месним и везивним ткивом, костима и хрскавицама, крвним и лимфним судовима који су у природној вези.

2. КВАЛИТЕТ СВЈЕЖЕГ МЕСА

Свјеже месо мора испуњавати услове квалитета дефинисане одредбама сљедених правилника и то:

- Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса („Службени гласник БиХ“ број 82/13),
- Правилник о хигијени хране („Службени гласник БиХ“ број 4/13),
- Правилник о тржишним стандардима за месо живине („Службени гласник БиХ“ број 74/14),
- Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни („Службени гласник БиХ“ број 68/14),
- Правилник о микробиолошким критеријима за храну („Службени гласник БиХ“ број 11/13).

3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет артикала и обавезује се да ће свјеже месо у свему одговарати захтијеваним условима квалитета, по овом техничком услову и правилницима наведеним у тачки 2.

Месо које се испоручује не смије бити условно употребљиво.

Добављач треба да гарантује исправност *свјежег меса* у року од 7 дана од дана његове производње.

Контролу квалитета и квалитативни пријем предметних артикала врше ветеринарски органи команди и јединица ОС БиХ. Наручилац (купац) задржава право да, након завршене производње меса свјежег, његов стручни орган изврши сензорно и лабораторијско испитивање.

Није дозвољен пријем меса без Потврде о хигијенској исправности и здравственој безбједности хране животињског поријекла, издате од стране надлежног органа. Добављач је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави наведену потврду.

Квантитативни пријем врши комисија коју одреди крајњи прималац према важећим прописима и наредбама, при чему је обавеза да један од чланова комисије буде орган ветеринарске службе. Квантитативни пријем врши се у складишту крајњег примаоца.

Произвођачи *халал* производа за употребу термина и регистрираног заштитног знака "*халал*" дужни су се у производњи придржавати захтјева из стандарда BAS 1049 „Халал храна - захтјеви и мјере“.

4. АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА И ТРАНСПОРТА

У погледу паковања, означавања, превоза и чувања меса добављач је у обавези да се придржава важећих прописа који се односе на начин утовара, претовара и истовара производа животињског поријекла.

Добављач је дужан да превоз меса врши намјенским возилима са уграђеним уређајем за одржавање адекватних температура.